



BOSNA I HERCEGOVINA
AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЈЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА



Broj: 10-02.3-2693-3/23

Datum: 04.06.2024. godine

Na osnovu člana 7. Odluke o postupku srednjoročnog planiranja, praćenja i izvještavanja u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 62/14) i Uputstva o metodologiji u postupku srednjoročnog planiranja, praćenja i izvještavanja u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 44/15) direktor Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH donosi:

O D L U K U
o usvajanju Srednjoročnog plana Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH
za period 2024-2026. godina

1. USVAJA SE Srednjoročni plan Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH za period 2024-2026. godine.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OBRAZLOŽENJE

Dana 01.06.2023. godine nacrt Srednjoročnog plana Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH za period 2024-2026. godine usvojen je i postavljen na e-konsultacije za primjedbe i prijedloge zainteresovanih strana, organizacija civilnog društva i opšte javnosti u postupku javnih konsultacija.

Po okončanju javnih konsultacija, nacrt Srednjoročnog plana je dostavljen nadležnim institucijama na pribavljanje mišljenja. Ministarstvo finansija i trezora BiH dalo je pozitivno mišljenje aktom broj: 13-02-2-3350-3/24 od 15.05.2024. godine, čime su se stvorili uslovi iz člana 7. Odluke o postupku srednjoročnog planiranja, praćenja i izvještavanja u institucijama BiH za donošenje odluke kao u dispozitivu.

DOSTAVITI:

1. Sektor za pravne i opšte poslove
2. Sektor za finansijske poslove
3. Služba za osiguranje kvaliteta
4. web stranica
5. a/a

DIREKTOR

mr ph Nataša Grubiša



Veljka Mladenovića bb, 78000 Banja Luka
Centralna: +387 51 456 040; 456 050
Fax: +387 51 450 301
E-mail: info@almbih.gov.ba
www.almbih.gov.ba

Veljka Mladenovića bb, 78000 Banja Luka
Centralna: +387 51 456 040; 456 050
Fax: +387 51 450 301
E-mail: info@almbih.gov.ba
www.almbih.gov.ba



BOSNA I HERCEGOVINA
AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЈЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА



Broj: 10-02.3-603-SP-4/23

Datum: 01.06.2023.god.

SREDNJOROČNI PLAN RADA AGENCIJE ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BOSNE I HERCEGOVINE

ZA PERIOD 2024-2026 GODINA

verzija 01

Uvod

Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH (u daljem tekstu: Agencija) je samostalna upravna organizacija uspostavljena Zakonom o lijekovima i medicinskim sredstvima Bosne i Hercegovine 2008. godine („Službeni glasnik BiH“ broj 58/08) u skladu sa članom 3. stav (3), koja je službeno počela sa radom 01.05.2009. godine, u okviru resornog Ministarstva civilnih poslova BiH.

Agencija je ovlašteno tijelo odgovorno za oblast humanih lijekova i medicinskih sredstava u proizvodnji, ispitivanju (klinička ispitivanja i kontrola kvaliteta), stavljanju u promet, distribuciji i nadzoru nad istim u cilju zaštite javnog zdravlja. Osnivanjem Agencije nastavljene su aktivnosti na zaštiti javnog zdravlja kroz harmonizaciju legislative BiH u oblasti lijekova i medicinskih sredstava sa važećim EU propisima i globalnim standardima za kvalitet, sigurnost i efikasnost lijekova. Poslovi iz nadležnosti Agencije provode se na tri lokacije: administrativno sjedište u Banjaluci, Kontrolna laboratorija u Sarajevu i Glavna kancelarija za farmakovigilancu u Mostaru.

Od osnivanja Agencija radi u otežavajućim okolnostima nedostatka stručnog kadra na sistematizovanim poslovima, nedostatka prostora za rad po svim nadležnostima, kao i naslijedenog nesredenog stanja na tržištu lijekova. U dosadašnjem radu rukovodstva i zaposlenih uložen je veliki rad i trud na uspostavljanju funkcionalnog sistema komunikacije na tri odvojene lokacije u cilju provođenju svih postupaka u zakonskim rokovima. Postojeći kadar Agencije posjeduje visok stepen znanja u oblasti lijekova i medicinskih sredstava, obučenosti i iskustva za rad sa kvalitetnom analitičkom i IT opremom, što u datim uslovima omogućava organizaciju rada i rješavanje prioriteta iz nadležnosti u zaštiti javnog zdravlja. Međutim, za obavljanje **svih poslova** iz nadležnosti Agencije neophodan je hitan prijem kadra na sistematizovana radna mjesta.

Strateški okvir

Usmjeravajući dokument za izradu strateškog dokumenta za institucije Bosne i Hercegovine bio je Okvir za realizaciju ciljeva održivog razvoja u Bosni i Hercegovini koji je usvojen od strane Vijeća ministara, oba entiteta i Brčko distrikta u 2021. godini.

Rukovodeći se Strateškim okvirom institucija Bosne i Hercegovine za period do 2030. godine, i Politikom lijekova i medicinskih sredstava u Bosni i Hercegovini, Agencija je u okviru realizacije održivog razvoja u Bosni i Hercegovini i postavljenog strateškog cilja 3) *Društvo jednakih mogućnosti*, za prioritet 3.3. *Unaprijediti politke iz oblasti zdravstva*, definisala srednjoročni cilj: 3.2. *Usklađivanje i implementiranje zahtjeva za kvalitet, efikasnost i sigurnost lijekova i medicinskih sredstava u BiH sa EU zakonodavstvom*.

Realizacijom postavljenog cilja u proteklom i narednom periodu, Agencija doprinosi unapređenju i primjeni globalnih standarda za kvalitet i bezbjednost lijekova prije i poslije stavljanja u promet u BiH kao značajnog preduslova za uključivanje u EU tokove. Priprema novog Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima je prioritet za usklađivanje sa praksom EU, a za donošenje istog je pored Agencije neophodno veće angažovanje nadležnih tijela za

kriterijumu i Poglavlju 28, gdje se pominje Agencija (link: https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/bosnia-and-herzegovina-report-2022_en).

Agencija, u cilju povećanja bezbjednosti i kvaliteta lijekova u zaštiti javnog zdravlja, ostvaruje saradnju sa nadležnim tijelima u regionu (HALMED, ALIMS, CALIMS, MALMED) putem Memoranduma o razumijevanju i saradnji.

U cilju unapređenja načina rada i saradnje sa zainteresovanim stranama/nositeljima odobrenja za stavljanje lijeka u promet (MAH), proizvodačima lijekova i veleprometnicima, kao pravnim licima odgovornim za proizvodnju, promet i distribuciju lijekova Agencija je u svom radu uspostavila i kontinuirano provjerava QMS prema zahtjevu standarda BAS/ISO 9001:2015. Kontrolna laboratorija Agencije (OMCL BiH), članica evropske mreže kontrolnih laboratorija za lijekove, svoju kompetentnost u radu po zahtjevima tehničkog standarda potvrdila je recertifikacijom od strane EDQM-a, te produžavanjem Certifikata o uskladenosti upravljanja kvalitetom prema BAS/ISO 17025:2017 do jula 2025. Godine. Saradnjom je, pored ostalog, omogućena razmjena znanja i iskustava za obuku kadra.

Glavna kancelarija za farmakovigilansu i materiovigilansu usko sarađuje sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom (World Health Organisation, WHO), Kolaborativnim centrom za praćenje nuspojava u Uppsalu (Uppsala Monitoring Center, UMC), preko čega se vrši globalno prikupljanje, prijavljivanje i analiziranje nuspojava. Od 2019. godine, Bosna i Hercegovina je djelovanjem Glavne kancelarije za farmakovigilansu i materiovigilansu u Mostaru postala i punopravna članica WHO-UMC globalnog ureda.

Osnovna programska opredjeljenja

U svrhu realizacije srednjoročnog cilja *Usklajivanje i implementiranje zahtjeva za kvalitet, efikasnost i sigurnost lijekova i medicinskih sredstava u BiH sa EU zakonodavstvom*, definisan je jedan program: *Praćenje kvaliteta, sigurnosti i efikasnosti lijekova i medicinskih sredstava na tržištu BiH* sa tri programske aktivnosti.

Aktivnost 1: Provodenje evaluacije dokumentacije o lijeku i medicinskom sredstvu i praćenje bezbjednosti u upotrebi, planiramo kroz:

- Evaluaciju dokumentacije o kvalitetu lijeka u postupcima davanja/obnove/izmjene dozvole za stavljanje lijeka u promet i izdavanje/obnovu/izmjenu dozvole za stavljanje lijeka u promet
- Upis, obnovu i izmjenu upisa u registar medicinskih sredstava
- Izdavanje saglasnosti za oglašavanje lijekova i medicinskih sredstava i saglasnosti za prometovanje u neusklađenom pakovanju
- Izdavanje dozvole za klinička ispitivanja lijekova i medicinskih sredstava, izmjene i dopune dozvole
- Ocjenu uzročno-posljedične veze od nosioca dozvole lijeka pod sumnjom (MAH), CIOMS obrazac dostavljen od proizvođača lijeka teritorija BIH
- Izdavanje dozvole za uvoz/izvoz lijekova i medicinskih sredstava

elektronskog čuvanja i prenosa podataka, te osigurava nadzor nad osobljem i podizanje svijesti o značaju i važnosti njihovih aktivnosti. Za dalji rad konstatovana je potreba procjene rizika u svim poslovnim procesima i unapređenja sistema sigurnosti informacija Agencije na tri lokacije. Zanavljanje postojeće analitičke i IT opreme - software i hardware u narednom periodu potrebno je zbog usklajivanja sa tehničko-tehnološkim napretkom u oblasti lijekova i medicinskih sredstava, za praćenje i prijavu neželjenih dejstava i kontrolu lažnih/krivotvorenih lijekova (priprema BiH za primjenu MEDCRIME Konvencije Vijeća Europe) i slično.

Za jačanje kapaciteta u cilju realizacije postavljenih ciljeva osim obuka Agencije za državnu službu, planiramo obuke u organizaciji evropskih i međunarodnih institucija u oblasti lijekova, medicinskih sredstava, inspekcije kao i u oblasti sistema upravljanja kvalitetom.

Za postizanje postavljenih ciljeva, odnosno uspješnu realizaciju Srednjoročnog plana rada Agencije. Agencija je planirala za ovaj period iznos od 34.598.000 KM iz Budžeta BiH. U ukupnim troškovima planirano je 30.456.000 KM za tekuće izdatke i 4.142.000 KM za kapitalna ulaganja za realizaciju definisanog specifičnog cilja, programa i projekta.

Okvir za praćenje provedbe plana i evaluaciju rezultata rada

Za mjerjenje stepena dostizanja ciljeva Agencija je definisala sljedeći pokazatelj uspjeha za srednjoročni cilj:

- ✓ Procjenu usklađenosti legislative BiH u pogledu kvaliteta/sigurnosti/efikasnosti, nadzora i praćenja sigurnosti lijekova i medicinskih sredstava na osnovu Liste zakona i podzakonskih akata planiranih za usklajivanje

Pokazatelj odabran za srednjoročni cilj dokumentovat će postignuti stepen usklađenosti legislative BiH sa EU legislativom. Za period od tri godine Agencija će pripremiti listu legislative za usklajivanje u skladu sa svojim kapacitetima.

Pokazatelji ishoda za mjerjenje stepena realizacije ciljeva definisani su na nivou programa kao:

- ✓ Procenat riješenih zahtjeva i zakonom propisanih aktivnosti u propisanom roku
- ✓ Ocjena stepena usklađenosti u primjeni evropskog zakonodavstva i drugih referentnih zahtjeva u oblasti zaštite zdravlja i potrošača (poglavlje 28) u pogledu praćenja kvaliteta / sigurnosti /efikasnosti i nadzora lijekova i medicinskih sredstava (kvalitativna ocjena)

Pokazatelji rezultata na nivou poslovne aktivnosti su:

- ✓ Broj riješenih predmeta (Sektor za lijekove, Sektor za medicinska sredstva, Sektor za Klinička ispitivanja, Sektor za farmakovigilansu i materiovigilansu, Inspektorat) nakon evaluacije dokumentacije lijeka i medicinskog sredstva u odnosu na ukupan broj predmeta uključujući i nezavršene predmete u prethodnim godinama.
- ✓ Broj podignutih signala u odnosu na broj ocjenjenih ozbiljnih neželjenih djelovanja sa elementima signala

TABELA 1 - AKCIJONI PLAN SREDNJOROGO PLANA RADA AGENCIJE ZA LJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BOSNE I HERCEGOVINE 2024-2026

**Strateški cilj: 3. DRUŠTVO JEDNAKIH MOGUĆNOSTI
PRIORITET: 3.3 UNAPRIJEDITI POLITIKE IZ OBLASTI ZDRAVSTVA**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Srednjoročni cilj	Specifični ciljevi	Programi	Projekti	Institucija za odgovornu implementaciju	Pokazateli	Jedinicna mjerena (%) broj ili opisno)	Poznata vrijednost godina 2023	Cijena vrijednost godina 2024	Cijena vrijednost godina 2025	Vrijednost godina 2026	Procijenjeni troškovi godina 2024	Procijenjeni troškovi godina 2025	Ukupno troškovi 2024-2026	Budžet	Krediti	Donacije	Ostalih izvori	Ukupno	Program u DOBi-u	
Srednjoročni cilj 1 (3.2)	Ustaklivanje i implementiranje zahjeva za kvalitet, efikasnost i sigurnost lijekova i medicinskih sredstava u BiH sa EU zakonomodavstvom	Agenzija za lijekove i medicinska sredstva BiH	Projekta usklađenosti legizlative BiH sa pogledu kvaliteta i sigurnosti, nadzora i pravila sigurnosti lijekova i medicinskih sredstava	Opisno List začin i podzakonski aktovi planirana za usklađivanje	Povezan bio je ustakladieni sa listom planiranih	Povezan broj usklađenih sa listom planiranih: 11.256.603	11.252.000	11.825.000	34.520.000	34.520.000	0	0	34.590.000	160.1020						
Specifični cilj 1	Unapređenje eksistente i novosvojene procesima ocrtavanja i prometa, kontrole kvaliteta i nadzora na ljekovima i medicinskim sredstvima na tržištu BiH	Agenzija za lijekove i medicinska sredstva BiH	1.) Izdaji direktivni! Agenzija je u radu na izradama i namjenskim regulativama za kvalitet i nadzor na ljekovima i medicinskim sredstvima na tržištu BiH	Agencija je u radu na izradama i namjenskim regulativama za kvalitet i nadzor na ljekovima i medicinskim sredstvima na tržištu BiH	1.) Izdajući novu regulativu za kvalitet i nadzor na ljekovima i medicinskim sredstvima na tržištu BiH	1.) Izdajući novu regulativu za kvalitet i nadzor na ljekovima i medicinskim sredstvima na tržištu BiH	11.253.503	11.252.000	11.825.000	34.520.000	0	0	34.590.000	160.1020						
Program 3.2.1	Pranje, kvaliteta, sigurnosti i efikasnosti lijekova i medicinskih sredstava na tržištu BiH	Agenzija za lijekove i medicinska sredstva BiH	1.) Procenat riješenih zahtjeva iz zakonom propisanom aktivnosti u propisanom roku 2.) Ocjena stepena usklađenosti i primjene evropskog zakonodavstva i drugih referentnih zdravstva i poljoprivrede (poglavje 28) u pogledu pravila kvaliteta / sigurnosti i efikasnosti i nadzora lijekova i medicinskih sredstava (kvalitativna ocjena)	1.) % usklađenosti (1-5)	1.) 75% u skladu sa usklađenosti (1) 2.) rata lata u skladu sa usklađenosti (1)	1.) 75% u skladu sa usklađenosti (1) 2.) rata lata u skladu sa usklađenosti (2)	11.256.603	11.252.000	11.825.000	34.520.000	0	0	34.590.000	160.1020						
			2.) Evaluacija i preporuka na medicinskoj sredstvu i pravilnoj upotrebni	Programska aktivnost 1... Provodenje evaluacije i dokumentacije o lijeku i medicinskom sredstvu i pravilnoj upotrebni	% 1.) 75% 2.) 45%	1.) 75% 2.) 75%	5.401.000	5.073.000	5.112.000	15.291.000	0	0	15.291.000	160.1020						

Sredstvorenčani cilj	Specifični ciljevi	Programi	Projekti	Institucija odgovorna za implementaciju	Pokazališta	Jedinica mjerena (%. broj ili opisano)	Poznata vrijednost godina 2023	Cijena vrijednost godina 2024	Cijena vrijednost godina 2025	Ciljana vrijednost godina 2026	Procijenjeni troškovi godina 2024	Procijenjeni troškovi godina 2025	Ukupno troškovi 2024-2026	Budžet	Krediti	Donacije	Ostali izvori	Ukupno	Program u DOB-u	
Programska aktivnost 2. Provodenje kontrola usklađenosti proizvodnog kvaliteta lijeka i poslovanja u prometu u BiH	Agenzija za lijekove i medicinsku sredstva BiH	1.) Broj načaza o usklađenosti kvalitete lijeka po svim otvorenim kontrolama kvaliteta lijeka u odnosu na ukupan broj zatvorenih ugovora i rezervirane predmete u pravodilim godišnjima uvozivanih lijekova sa tržića (RK) poslije stavljanja u promet u odnosu na ukupan broj lijekova na tržištu BiH	%	1.) 95% 2.) 3%	1.) 95% 2.) 3%	1.) 95% 2.) 3%	4.539.000	4.816.000	5.041.000	14.396.000	0	0	0	14.396.000	1601020					
Programska aktivnost 3. Provodenje nadzora u primjeni GPK-a u proizvodnji i prometu lijekova i medicinskih sredstava	Agenzija za lijekove i medicinsku sredstva BiH	1.) Broj mijenjanih zatvorenih u odnosu na ukupan broj zatvorenih koji su trebali biti zatvorenici u propisanom roku 2.) postotak realizovanih redovnih inspekcijskih projekta u odnosu na broj planiranih	%	1.) 83% 2.) 25%	1.) 94% 2.) 30%	1.) 95% 2.) 35%	1.) 95% 2.) 40%	1.616.000	1.623.000	1.637.000	4.911.000	0	0	0	4.911.000	1601020				